

t47_group_3 (TM- bXWhJdg8iFnjXFDVMzyCwXoQ3pFSVyGSg)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_group_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_group_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l3_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4_group_3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k6_algstr_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3_group_3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k5_group_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_group_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k6_domain_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $l1_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. (&(\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 \\ &X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 \\ &X0)) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow \\ &(\forall X3. (m1_subset_1 X3 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow \\ &(k4_group_3 X0 (k3_group_3 X0 X2 X3) X1 = k3_group_3 X0 X2 (k5_group_2 \\ &X0 X1 X3)))))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. (&(\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ &(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 \\ &(u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (k2_group_2 X0 (k6_domain_1 (u1_struct_0 X0) \\ &X1) (k6_domain_1 (u1_struct_0 X0) X2) = k6_domain_1 (u1_struct_0 \\ &X0) (k6_algstr_0 X0 X1 X2)))) \end{aligned} \tag{2}$$

Assume the following.

$$\forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\neg v1_xboole_0 (u1_struct_0 X0)) \tag{3}$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l3_algstr_0 X0) \Rightarrow (l1_struct_0 X0) \tag{4}$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. ((\neg v1_xboole_0 X0) \wedge (m1_subset_1 X1 X0)) \Rightarrow (m1_subset_1 (k6_domain_1 X0 X1) (k1_zfmisc_1 X0)) \tag{5}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.((l3_algstr_0 X0)\wedge((m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0))\wedge(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0))))\Rightarrow(m1_subset_1 (k6_algstr_0 X0 X1 X2) (u1_struct_0 X0)) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2_struct_0 X0)\wedge((v2_group_1 X0)\wedge((v3_group_1 X0)\wedge(l3_algstr_0 X0))))\Rightarrow(\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0)))\Rightarrow(\forall X2.(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0))\Rightarrow(k4_group_3 X0 X1 X2 = k3_group_3 X0 X1 (k6_domain_1 (u1_struct_0 X0) X2)))) \quad (7)$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2_struct_0 X0)\wedge(l3_algstr_0 X0))\Rightarrow(\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0))\Rightarrow(\forall X2.(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0)))\Rightarrow(k5_group_2 X0 X1 X2 = k2_group_2 X0 X2 (k6_domain_1 (u1_struct_0 X0) X1)))) \quad (8)$$

Theorem 1

$$\forall X0.((\neg v2_struct_0 X0)\wedge((v2_group_1 X0)\wedge((v3_group_1 X0)\wedge(l3_algstr_0 X0))))\Rightarrow(\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0))\Rightarrow(\forall X2.(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0))\Rightarrow(\forall X3.(m1_subset_1 X3 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0)))\Rightarrow(k4_group_3 X0 (k4_group_3 X0 X3 X1) X2 = k4_group_3 X0 X3 (k6_algstr_0 X0 X1 X2))))))$$